



Bophelo serapeng sa diphoofolo tse hlaha

Henny Mthombeni

Magriet Brink






Ene e le hoseng serapeng sa diphoofole tse hlaha, ha Henny mohlakomedi wa diphoofole a ntse a enwa teye.

Nesaring, bahlakomedi ba diphoofole ba hlokomela madinyane a hloka tlhokomelo e ikgethileng. Henny o ne a lebelletse ngaka ya diphoofole ho fihla moo.



Ngaka Nosiso ke vete ya diphoofole tse hlaha. O ne a tshaketse serapeng sa diphoofole ho hlahloba madinyane a mararo a matjha a lengau.

Ha ngaka Nosiso a qeta ho hlahloba madinyane, Henny mohlokomedi le Ann ba a fepa.



Ha helikoptara e ntse e potoloha, mokganni a bona namane ya tlou e robetse fatshe. Namane e ne e idibane.

Helikoptara ya nka ngaka Nosiso le Henny ho ba fofisetsa ho ledinyane la tlou.



“Tlou ena e lokela ho iswa sepetleleeng sa diphoofolo ka potlako!” ho rialo ngaka Nosiso.

Bahlokomedi ba beha namane seterechareng. Helikoptara ya fofisetsa ledinyane la tlou sepetlele.



Ha namane ya tlou e se e tswile kotsing, ya iswa nesaring.

“O tlameha o qetile matsatsi tsatsi o sa nwe letho,” ho rialo Henny ho namane ha a ntse a e fepa.



Ka mora dibekenyana, namane ya hola ya ba matla. Ya hola ele tlou e nyenyane e ratang ho etsa maqiti ho bahlokamedi ba yona.

Namane ya tlou e ne e rata mohlokamedi Henny haholo.



Bosiu bo bong lori ya tliša ledinyana la thuhlo serapeng sa diphoofole tse hlaha.

Bahlokomedi kaofela ba thusa ho isa ledinyana lena le fokolang nesaring.




Ngaka Nosiso a laela meriana e itseng bakeng sa ledinyana la thuhlo.

Bohle ba ne ba tshwenyehile ka phoofotswana ena yeo e neng e sa kgone le ho ema feela.



Ka mora dikgwedi, ledinyana la thuhlo la eba matla la e ba lelelele.

Mohlakomedi Henny a qala ho sebedisa lere ha a fepa namane ena ya thuhlo.



Haufinyana manamane a tla kgutlisetswa serapeng sa diphoofolo tse hlaha. Ha jwale di thabela ho bapala mmoho tlhokomelong ya madinyana.

Dihoofolo di bohlokwa jwalo fela ha batho ba di hlokomelang.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



Your attribution should include the following:

Title: Bophelo serapeng sa diphofolo tse hlaha

Author/s: Henny Mthombeni

Translator/s: Nthabiseng Tsatsi

Illustrator/s: Magriet Brink


Assurer/s: Mathapelo Morake

Language: Sesotho (South Africa)



© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

